

INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL
FOR THE FORMER YUGOSLAVIA

CHURCHILLPLEIN 1, P.O. BOX 13888
2501 BW THE HAGUE, THE NETHERLANDS
TELEPHONE: +31 70 512-5334
FAX: +31 70 512-8637

TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR
L'EX-YOUGOSLAVIE

CHURCHILLPLEIN 1, B.P. 13888
2501 BW LA HAYE, PAYS-BAS
TELEPHONE: +31 70 512-5334
FAX: +31 70 512-8637

Predmet br. IT-05-88-T
Tužilac protiv Vinka Pandurevića

JAVNO
ODLUKA

SEKRETAR SUDA,

IMAJUĆI U VIDU Statut Međunarodnog suda, koji je Savjet bezbjednosti usvojio Rezolucijom br. 827 (1993.), a posebno član 21 Statuta;

IMAJUĆI U VIDU Pravilnik o postupku i dokazima, koji je Međunarodni sud usvojio 11. februara 1994., s naknadnim izmjenama i dopunama (dalje u tekstu: Pravilnik), a posebno pravila 44 i 45 Pravilnika;

IMAJUĆI U VIDU Uputstvo za dodjelu branioca po službenoj dužnosti, koje je Međunarodni sud usvojio 28. jula 1994., s naknadnim izmjenama i dopunama (dalje u tekstu: Uputstvo), a posebno članove 14, 16 i 20 Uputstva;

IMAJUĆI U VIDU Profesionalni kodeks branilaca koji postupaju pred Međunarodnim sudom (IT/125 REV.2) (dalje u tekstu: Profesionalni kodeks);

UZIMAJUĆI U OBZIR da je g. Vinko Pandurević (dalje u tekstu: optuženi) 23. marta 2005. doveden u sjedište Međunarodnog suda i da je približno tog datuma podnio zahtjev za dodjelu branioca o trošku Međunarodnog suda navodeći da nema dovoljno sredstava da plati branioca;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je 22. aprila 2005. zamjenik sekretara, postupajući u skladu sa članom 11(B) Uputstva, kao branioca optuženom dodijelio g. Đorđa Sarapu, advokata iz Srbije, na period od 120 dana, konstatujući da je privremena dodjela branioca neophodna kako bi se obezbijedilo da pravo optuženog na branioca ne bude ugroženo dok Sekretarijat ne ispita njegovu mogućnost da plati branioca;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je dodjela g. Sarape 12. oktobra 2005. i 23. februara 2005. bila produžena na dva dodatna perioda od 120 dana, počevši od 20. augusta 2005., odnosno od 18. decembra 2005.;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je zamjenik sekretara 7. marta 2006. donio odluku kojom je optuženom kao glavnog branioca dodijelio g. Petera Haynesa, advokata iz Ujedinjenog Kraljevstva, i kojom mu je kao subranioca ponovo dodijelio g. Sarapu, pri čemu su obje te dodjele bile na period od 120 dana dok Sekretarijat ne ispita mogućnost optuženog da plati branioca;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je sekretar 21. juna 2006. donio odluku i) kojom je utvrđeno da optuženi može djelimično platiti branioca i ii) kojom su mu dodijeljeni g. Haynes kao glavni branilac i g. Sarapa kao subranilac;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je g. Sarapa 7. aprila 2009. podnio sekretaru pismeni zahtjev da bude povučen kao subranilac g. Haynesa iz ličnih razloga;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je g. Haynes 5. maja 2009. podnio sekretaru pismeni zahtjev za povlačenje dodjele njegovog subranioca g. Sarape na osnovu pravila 20(A)(ii) Uputstva;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je, na osnovu informacija koje su dostavili i glavni branilac i subranilac, sekretar uvjeren da je pokazan valjan razlog koji opravdava zamjenu subranioca, g. Sarape;

IMAJUĆI U VIDU članove 20(A)(ii) i 20(E) Uputstva, koji predviđaju da, u interesu pravde, sekretar može povući dodjelu subranioca na zahtjev glavnog branioca i dodijeliti advokata koji će ga zamijeniti;

UZIMAJUĆI U OBZIR da se Sekretarijat 12. maja 2009. pismeno obratio g. Haynesu tražeći od njega da predloži nekog advokata kao zamjenu i novi sastav tima odbrane;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je g. Haynes u dopisu od 13. maja 2009. iznio prijedlog novog sastava tima odbrane i zatražio dodjelu g. Simona Davisa, advokata iz Ujedinjenog Kraljevstva, kao novog branioca;

UZIMAJUĆI U OBZIR da se g. Davis nalazi na spisku branilaca Međunarodnog suda koji ispunjavaju uslove za dodjelu osumnjičenima i optuženima slabog imovnog stanja u skladu s pravilom 45 Pravilnika, i da je on izrazio spremnost da bude dodijeljen optuženom kao subranilac u njegovom predmetu;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je g. Davis 14. maja 2009. dodijeljen g. Haynesu kao pravni konsultant u prijelaznom periodu, u skladu sa članom 16(E) Uputstva;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je g. Haynes u dopisu od 5. juna 2009. obavijestio Sekretarijat da je g. Davis spreman za vršenje dužnosti subranioca, navodeći dalje da je optuženi pristao na njegovu dodjelu;

KONSTATUJUĆI da bi bilo u interesu pravde da se dopusti zamjena subranioca u navedenim okolnostima.

OVIM ODLUČUJE da povuče dodjelu g. Sarape i da g. Haynesu kao subranioca dodijeli g. Simona Davisa, pri čemu ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

UPUĆUJE g. Sarapu da, u skladu sa članom 9(D) Profesionalnog kodeksa preda g. Haynesu sve materijale u vezi s predmetom koje je primio dok je bio angažovan kao subranilac.

/potpis i pečat na originalu/

John Hocking,
sekretar

Dana 12. juna 2009.
U Haagu,
Nizozemska